

### Selelekela:

Ela hloka: Motetempa(Resource Pack) ona o kentse dintho tsena tse latelang: Moralo wa mosebetsi le moralo wa thuto. Re le tsebisa hore motetempa ona o thehilwe tlasa lenane Thuto (FFL), National and Provincial Assessment guidelines for the Foundation Phase and the learner attainment Targets for the Foundation Phase and the learner attainment Target ya Sesotho(LAT). Ho na le ditlhahlobo tsa mantlha tse nne dihlakisitswe ho ya ka ditlhoko tsa ditlhahlobo.

### Hlokomela:

ha o sebedisa mohlala wa moralo wa thuta o nehilwe dikahare(topic) tse ahilweng hodima maemo a tekolo.moralo wa rona thuto o arotswe ka dilotwana tse nyane. Sekotwaneng ka seng ho hlahisitswe mesebetsi e arohileng. Pheletso ya sekoto ke seng e tla aroha ya dikolo ho ya ka boemo ba baithuti.

E etseditswe ho thusa morutabana moralong, ho ruta ho hlahloba kotareng ya bobedi. Re na letshepo hore motetempa ona a tla nehana ka tlhakisetsa e hlokahalang le ntshetso pele ya morutabana eo a e hlokang ho ruta NCS ka ho kgotsofatsang le boitshepo.

Ke boikarabelo ba batshwari ba ntshetsa pele le ho tshheheta baratabana ka motetempa ona. Barutabana bana a le boikarabelo tshebedisong ya motetempa ona, ho laola moralo, ho ruta le ho hlahloba ka ho kgotsofatsang ka phaphosing.

Haeba dikolo dihloka tlhakisetsa le ketelo mabapi le tshebediso ya motetempa ona, ba setereke lebalebotowa ba ka ba le thusa. Re na le tshepo yah ore sekolo ka seng se tla ba le thuso. Re na le tshepo yah ore sekolo seng se tla ba le matlafalo ho ntlhafatsa mosebetsi wa baithuti dithutong tsa motheo(FP)